

t130_group_2 (TMZyD- MaAmkD7Gfe6uDd3dL8LHyYorGwvRnA)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r2_wellord2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k14_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k13_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. ((r2_wellord2 X0 X1) \wedge (r2_wellord2 X1 X2)) \Rightarrow (r2_wellord2 X0 X2) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3. \\ & (m1_group_2 X3 X0) \Rightarrow (r2_wellord2 (k13_group_2 X0 X3 X1) (k14_group_2 X0 X3 X2)))))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (r2_wellord2 X0 X1) \Rightarrow (r2_wellord2 X1 X0) \quad (3)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3. \\ & (m1_group_2 X3 X0) \Rightarrow (r2_wellord2 (k14_group_2 X0 X3 X1) (k14_group_2 X0 X3 X2)))))) \end{aligned}$$